

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



SA EXAM PAPERS

SA EXAM PAPERS
Proudly South African



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI YA 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LARA 2024

TSUMBANDILA YA U MAKA

MARAGA: 100

Tsumbandila iyi ya u maka i na masiatari a 12.



MAFHUNGOTHANGELI O LIVHISWAHO KHA MUTOLI/MUMAKI

Musi vha tshi tola/maka mushumo wa mulingiwa, zwi tevhelaho ndi zwiwiwe zwa zwine zwa tea u dzhielwa nzhele musu vha tshi shumisa rubriki:

- Ndeme ya vhupulani, mvetamveto, u vhalulula na u dzudzanya zwo bveledzwaho kha tshibveledzwa tsha u fhedzisela tsho nekedzwaho.
- U dzhiela nzhele u riwala hu re na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele hu tshi katelwa na redzhisitara, tshitaila na thouni – nga maanda ho sedzeswa KHETHEKANYO YA B.
- Girama, mupeleto na zwiga zwa u vhalu.
- Zwiwhumbeo zwa luambo, hu tshi katelwa na luambo lwa vhudzivha/kuambele.
- Munanguludzo wa maipfi na luambo lwa maambele.
- Kufhatelwe kwa mafhungo.
- Kuvhekanyelwe na kufhatelwe kwa dziphara.
- Kutathuvhelwe kwa thoho sa zwo taniwaho nga zwi re ngomu/zwo faredzwaho: mvulatswinga, kubveledzelwe kwa mihumbulo na magumo.

MAHUMBULWA MALUGANA NA KUMAKELE/KUTOLELE**KHETHEKANYO YA A: MAANEA**

Kha vha sedze KHETHEKANYO YA A: Rubriki ya u Tola/Maka Maanea i wanalaho kha masiatari a 10 –11.

KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA /MAKA	
KHRITHERIA	MARAGA
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI	30
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	15
TSHIVHUMBEO	5
THANGANYELO	50

1. Kha vha vhale maanea othe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo aya zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhalu maanea vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.
3. Kha vha dovhe hafhu u vhalu maanea vha koneha u nanguludza/livhanya na mafhungo ayo zwi tshi kwama TSHIVHUMBEO.



KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI

Kha vha sedze **KHETHEKANYO YA B: Rubriki ya u Tola/Maka Zwibveledzwa zwa Vhudavhidzani** i re kha siatari la 12.

KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA /MAKA	
KHRITHERIA	MARAGA
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO	15
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	10
THANGANYELO	25

1. Kha vha vhale tshibveledzwa tshothe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhalala tshibveledzwa vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.

KHA VHA PFESESE:

- Zwivhumbeo zwo fhambanaho zwa zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwi funzwa zwo livhiswa kha maitele a zwino a u linga.
- Izwi zwi tea u dzhielwa ntha musu hu tshi tolwa tshivhumbeo.
- Kha vha nee maraga kha tshivhumbeo tsho teaho/tshone.
- Kha vha sedzese kuvhekanyelwe/kukumedzelwe kwone kwo teaho musu hu tshi nwalwa tshibveledzwa tshinwe na tshinwe.



KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANEA)**MBUDZISO YA 1****ADENDAMU**

- Mbuno dzo newaho fhasi ha thoho inwe na inwe kha iyi adendamu dzi thuse fhedzi sa tsumbandila/gaidi kha vhamaki/vhatoli.
- Hu tea u newa tshikhala/thendelo ya u dzhiela nthu ndila ine mulingiwa a thathuvhisa zwone/ngayo thoho, naho zwi tshi nga vha zwo fhambani na izwo zwo newaho kha idzo mbuno kana na mihumbulo/kuvhonele kwa vhone mutoli/mumaki.

1.1 Ngoho u swika hanga kha gireidi iyi lwo vha lwendo ...

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi riwala maanea awe:

- Mulingiwa u riwala nga ha zwe a tangana nazwo kha vhutshilo musu a tshi khou aluwa/dzhena tshikolo.
- A nga di dovha a riwala nga ha zwithu zwe a tangana nazwo zwa toda u mu khakhisa, fhedzi a kona u zwi fhenya nga u futelela pfunzo.
- Maanea aya u tea u a riwala nga ndila ya u tou anetshela.
- Fhedzi arali mulingiwa a riwala luriwe lushaka lwa maanea ane ra pfa a tshi fusha thoho ye a newa, ha newi ndatiso.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a riwala nga lushaka luriwe na luriwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a riwala.

[50]**1.2 Fhethu hu re na izwi ndi he nda vha ndi tshi di tama u hu dalela ...**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi riwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u buletshedza nga ha vhu di ha fhethu he a vha a tshi tama u hu dalela.
- Mulingiwa u tea u sumbedza zwithu zwine zwa mu kunga uri a fune/takalele afho fhethu.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a riwala nga lushaka luriwe na luriwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a riwala.

[50]

1.3 Tshiphuga itshi tshi nkumbudza ðuvha ðe nda pfufhiwa ...

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi ñwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u ñwala nga ha u pfufhiwa hawe.
- U tea u sumbedza ñdila dzo mu thusaho kha u wana tshiphuga itsho.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a ñwala nga lushaka luiwe na luiwe lwa maanea o livhanaho na iyi ðhoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a ñwala

[50]

1.4 Mvula, ngoho ndi ngwana wa lila wa shaya wa lila ...

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi ñwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u ðalutshedza ðhoho.
- U tea u ñwala nga zwivhuya zwine mvula ya vha nazwo.
- U tea u dovha hafhu a ñwala nga ha zwithu zwi si zwavhuði zwine mvula ya ðisa.
- Mulingiwa u fanela u sumbedza magumo a siaho muvhali a tshi ðivha zwine ene mulingiwa a imela zwone, fhedziha afha ri lavhelela u pfa masia othe.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a ñwala nga lushaka luiwe na luiwe lwa maanea o livhanaho na iyi ðhoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a ñwala.

[50]

1.5 Vhaswa vha mahayani vha a bvelela u fhira vha dzidoroboni?

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi ñwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u ðalutshedza ðhoho iyi a dovha hafhu a sumbedza vhungoho/a hanedza ðikumedzwa.
- Kha sumbedze nga mbuno dzo dziaho dza sia ðine a khou ima naño.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a ñwala nga lushaka luiwe na luiwe lwa maanea o livhanaho na iyi ðhoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a ñwala.

[50]



1.6 U **disikela** mishumo ha vhaswa ndi yone thandululo ya vhushai ...

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u n̄wala a tshi sumbedza ndeme ya u **disikela** mishumo ha vhaswa.
- Mulingiwa u tea u sumbedza uri u **disikela** mishumo hu fhelisisa hani
- vhushai kha vhaswa.
- Maanea aya u tea u a n̄wala nga ndila ya u tou anetshela.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Fhedzi arali mulingiwa a n̄wala lūnwe lushaka lwa maanea ane ra pfa a tshi fusha thoho ye a n̄ewa, ha n̄ewi ndat̄iso.

[50]

KHA VHA PFESESE: Hu tea u vha na vhuṭumani vhukati ha maanea na tshifanyiso tsho nangwaho.

1.7 Tshifanyiso

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u n̄ea thoho yo teaho ya maanea awe.
Tsumbo: **U pfuma ndivho ndi tshiala tsha muswa.**
- U ya nga ha itshi tshifanyiso, mulingiwa a nga anetshela/buletshedza nga ha uri sa muswa u tea u dipfumisa nga ndivho nga u dalela laiburari.
- Kha sumbedze u diimisela kha u vhala bugu dzo fhambanaho.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka lūnwe na lūnwe lwa maanea o livhanaho na itshi tshifanyiso, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

1.8 Tshifanyiso

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u n̄ea thoho yo teaho ya maanea awe.
Tsumbo: **Mupo ndi tsiko ya Nwali nangoho.**
- Kha sumbedze ndeme ya tsiko ya mupo kha vhathu na phukha.
- Kha dovhe a sumbedze uri mupo u tea u londotwa nga ndilade.
- U ya nga ha itshi tshifanyiso, mulingiwa a nga anetshela/buletshedza nga ha u vhuṭhogwa na vhuṭhi ha mupo.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka lūnwe na lūnwe lwa maanea o livhanaho na itshi tshifanyiso, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A:

50



KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI**MBUDZISO YA 2****ADENDAMU**

Vhalingiwa vha lavhelelwa u fhindula mbudziso mbili kha dzo nekedzwaho. Vhulapfu ha phindulo vhu vhe maipfi a u bva kha a 180 u swika kha a 200 ho sedzwa mutumbu fhedzi. Luambo, redzhisitara, tshitaila na thouni zwi tea u livhanywa na nyimele.

2.1 VHURIFHI HA TSHISHAKA (INIFOMALA)**Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:**

- Ri lavhelela khumbelo ya masheleni ine ya khou livhiswa kha malume.
- Diresi nthihi (ya muñwali).
- Diresi i tea u ñwalwa datumu nga vhudalo).
- Theshano: Kha malume anga.
- Marangaphanda: Ndumeliso
- Mutumbu. Hu ñwalwa khumbelo ya masheleni nga vhudalo.
- Nyonesano kana phendelo.
- Magumo (muñwali u tea u ñwala dzina fhedzi)

[25]**2.2 ATHIKILI YA GURANNDI****Zwi re ngomu na tshivhumbeo:**

- Athikili iyi i tea u amba nga ha u hahedzwa ha mavemu na u rwiwa havho.
- Thoho i kungaho/i takadzaho.
- Thoho i tevhelwa nga dzina la muñwali.
- Mvulatswinga: Ndi hune muñwali a ñivhadza fhungo line a toda u amba nga halo. A dovhe a sumbedze u netiswa ha vhaswa vhane vha vho dzhia mulayo vha u vhea zwandani.
- Mutumbu: Hu tandavhudzwa ndatso ye vhaswa vha ñea magevhenga, nz.
- Tshitaila tshi nga vha tsha mbuletshedzo, tshi shumisaho figara dza muambo na zwi tokonyaho mihumbulo ya vhavhali.
- Madzina, fhethu, zwifhinga, vhuimo na zwiñwe zwa ndeme zwi tea u ñetshedzwa/buletshedzwa kha athikili.
- Phendelo: Ndi hune mafhungo a vhiniwa hone.

[25]

2.3 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU

Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Mulingiwa u tea u tana dzina na tshifani zwa mufu, fhethu he a bebelwa hone, duvha la mabebo khathihi na madzina a vhabebi.
- Zwa pfunzo.
- Zwa ndeme zwe mufu a swikelela.
- Nganeavhutshilo iyi i tea u dovha hafhu a bvisela khagala vhudikumedzeli ha mufu kha u thusa mashaka.
- Tshivhangi tsha lufu, tshifhinga na fhethu he mufu a lovhela hone.
- Zwine mashaka na dzikhonani vha do mu humbula ngazwo.
- Mashaka e mufu a a sia.
- U dzheniswa ha milaedza ya ndiliso/zwikhodo u bva kha muta, nz.

[25]

2.4 IMEILI

Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Imeili i tea u tutuwedza u sumbedza dzangalelo la u dzhenela u pfumbudza kha zwa mabudo o fhambanaho.
- Mvulatswinga: Vhubvo, vhuyo na thoho.
Diresi ya imeili ya muthu ane a khou rumela.
Diresi ya imeili ya mutanganedzi (i nga rumelwa muthu muthihi kana vhanzhi).
- Tshibogisi tsha thoho tshi tendela u dzhenisa mutaladzi muthihi wa mafhungothangeli.
- Mutumbu: Mulaedza wa imeili u riwalwa nga vhudalo.
- Magumo: Madzina a muñwali.
- Tsaino.

[25]

2.5 TSHIPITSHI TSHA FOMALA

Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Tshipitshi itshi tshi tea u tana u tangedzwa ha vhatambi vha bola vho vhuyaho vho thuba tshiphuga.
- Thoho: Kha i vhe i kungaho.
Tsumbo: U tangedzwa ha vhatambi vha bola.
- Theshano: Ndi hune muambi a resha vhathetshesheleshi nga u bula zwiimo zwavho sa: Mutshimbidzamushumo, Mudzulatshidulo, nz.
- Mvulatswinga: Afha muvhali/muñwali u talutshedza thoho ya mafhungo.
- Mutumbu: Muambi u tasulula mbuno dzawe a dovha a dzi tikedza.
- Luambo, tshitaila, thouni na redzhistara zwi tee nyimele na vha tangedzaho mafhungo.
- Magumo/Phendelo: Ndi hune a fhedza mafhungo awe.

[25]

2.6 RIVIYU

Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Riviya iyi i tea u tana u sedzuluswa ha bugu ine yo takadza muvhali.
- Mvulatswinga: U thathuvha bugu i no khou rivuwiwa/sedzuluswa.
- Mutumbu: Mafhungothangeli sa lushaka lwa bugu na zwi re ngomu na zwiinwe.
- Thalutshedzo ya bugu: Hu nekedzwa manweledzo nga ha bugu.
- Makumedzwa: U nekedza tshitaela tsha munwali wa bugu na kuvhonele kwa musedzulusi.
- Hu shumiswa luambo lwa tshifhinga tsha zwino.
- Divhaipfi i vhe i gobolaho, i sumbedzaho kuwalelwe kwa bugu iyi.
- Magumo: U nweledza mawanwa.

[25]**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B:****50****MARAGAGUTE:****100****SA EXAM PAPERS**

Proudly South African

PFESESANI:

- Tshiflinga tshothe vha tshi tola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI LA VHURARU).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipida zvitano (5) zwiulwane zwa thalusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshinwe na tshinwe tsha izwo zwipida zwa thalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipida zwiwihili: tshipida tsha ntha na tsha fhasi, tshinwe na tshinwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhokana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a ntha na a fhasi.

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA 50]

Khritheria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI (Zwo nwalivaho na mihumbulo) Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/ U dzhuela nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele MARAGA 30	28–30 -Mihumbulo i gobolaho/tokonyaho i sa vhambedzwi/lavhelelwiho -Mihumbulo ya vhuṭali, i tokonyaho nahone yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	22–24 -Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma -Zwi yelana tshoṭhe na thoho nahone zwa takadza -Hu na vhuṭanzi ha mihumbulo yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	16–18 -Phindulo i fushaho -Mihumbulo yo lunzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	10–12 -Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe -Mihumbulo yo vhlilinganaho, nahone i si na vhusiki ha mune -Vhuṭanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lunzhedzana zwo teaho	4–6 -Phindulo yo polikaho tshoṭhe -Mihumbulo yo tangananaho nahone i si na sia -Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhololwa -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe
	25–27 -Ndi zwa nthesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundvaho tshidele lwa tshoṭhetshoṭhe -Mihumbulo yo vhibvaya lundwa lwa vhuṭali -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	19–21 -Zwo lundwa tshidele -Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana zwavhuṭi, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	13–15 -Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhuṭudzetudze huṭwe vhu khakhisaho mutodho -Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea -Hu na huṭwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	7–9 -Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo -Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u ḍadisa -U shaedza vhuṭanzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho	0–3 -A hu na ndingedzo ya u fhindula -Mihumbulo i vho tshoṭhe na u polika tshoṭhe na u sa tsha tea lwa tshoṭhe -A zwi na sia nahone zwo vhlilingana

Vhune ha khandiso ho vhaledzwa

Iyani kha siatari li tevhelaho

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U ȚOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA: 50] (i ya phanḁa)

LUAMBO, TSHITAILA & U DZUDZANYA Thouni, redzhisitara na divhaipfi zwo teaḁo ndivho/zwiitei na nyimele. Munanguludzo wa maipfi. Kushumisele kwa luambo na mlayo, zwiḁa zwa u vhala, girama, mupeleto.	Maimo a nthā	14-15	-Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshoṱe tshoṱe ndivho, vha tanganedzaho maḁungo na nyimele. -Luambo ndi lwa vhuḁifhulufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshoṱe. -Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhuḁhakhahi ha girama na mupeleto -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhetshakheni.	11-12	-Thouni, redzhisitara, tshitaila divhaipfi zwo tea vhuḁkuma ndivho, vha tanganedzaho maḁungo na nyimele. -Luambo lu a tokonya, nahone thouni yo shumiswaho ndi i nyanyulaho. -Hunzhi a hu na vhuḁhakhahi ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa tshidele vhuḁkuma .	8-9	-Thouni, redzhisitara, tshitaila divhaipfi zwo tea ndivho, vha tanganedzaho maḁungo na nyimele. -U shumiswa ho teaḁo ha luambo u bveledza thalutshedzo. -Thouni yo tea -U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu.	5-6	-Thouni, redzhisitara, tshitaila divhaipfi zwo tea zwiṱuku ndivho, vha tanganedzaho maḁungo na nyimele. -Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi -Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea -Divhaipfi ndi yo shayedzaho vhuḁkuma.	0-3	-Luambo a lu pfali -Thouni, redzhisitara, tshitaila divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha tanganedzaho maḁungo na nyimele. -U hoṱefhala ha divhaipfi zwo anzesa lune u pfala ha maḁungo zwa si tsha konadzea na kathihili/ zwa vho konḁa vhuḁkuma/tshoṱe.
		MARAGA: 15 TSHIVHUMBEO Zwiṱalusi zwa tshibveledzwa. Kubveledzelwe kwa phara na tshivhumbeo tsha maḁungo/mitala.	Maimo a fhasi	13	-Luambo ndi lwa nthā vhuḁkuma -Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni. -A hu na vhuḁhakhahi ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakheni.	10	-Luambo lu a kunga na u nyanyula -Thouni ndi yo teaḁo, i nyanyulaho -Vhuḁhakhahi vhuṱuku ha girama na mupeleto -Zwo lundwa tshidele vhuḁkuma	7	-U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi ḁi vha na vhuṱudzetudze -Huṱwe u shumiswa ha luambo ho teaḁo nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.	4	-Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona -A hu na kana hu tou vha na zwiṱukutuku zwi sumbedzaho muvangan'yo wa maḁungo/mitala. -Divhaipfi yo hoṱefhala lwa tshoṱe.
5	-Kubveledzele kwa ṱoho kwa nthesa -Vhudodombedzi ha mathakhetshakheni -Maḁungo/mitala, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nthesa tshoṱetshoṱe.			4	- Kubveledzele kwa ṱoho kwo lunzhedzanaho -Vhudodombedzi ha ṱoho hu pfadzaho -Maḁungo/mitala, phara zwo vangwa lu pfadzaho.	3	-Kubveledzele kwa ṱoho na vhudodombedzi zwo tea -Maḁungo/mitala, phara zwo fhatwa lu fushaho -Maanea o ḁi faredza zwi pfadzaho/tendiseaho.	2	-Dziṱwe mbuno ndi dzi pfadzaho -Maḁungo/mitala na phara zwi ḁi vha na vhuḁhakhahi -Fhedzi maanea a tsha ḁi pfala naho hu na vhuḁhakhahi.	0-1	-Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaḁo -Maḁungo/mitala na phara zwo ḁala vhuḁhakhahi -Maanea ha na mudzio/ha pfadzi.

Vhuṅe ha khandiso ho vhaledzwa

Iyani kha siṱari ḁi tevhelaho



KHETHEKANYO YA B: RUBRIKI YA U ȚOLA ZWIBELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA: 25]

Khritheria	Zwa nȇsa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO Zwo riwaliwaho na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhuela nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhuela nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele	13-15 -Phindulo ndi ya mathakhetshakeni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhutali, yo vhibvaho -Ndivho yo tandavhuwaho tshothe ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kuiwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tsho theahona hu na tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa	10-12 -Phindulo ndi yavhuḁi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhutala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tsho theahona hu na tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa	7-9 -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhutala hone tshothe lini – hu na u polika huiwe hu vhonealaho -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshothe lini -Zwidodombedzwa zwituku zwi tikedza thoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo tshahalelo/U shaedza ndi hu soliseaho	4-6 -Phindulo ndi ya mutheo/ fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huiwe hu vhonealaho naho o fara vhutala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshothe lini -Zwidodombedzwa zwituku zwi tikedza thoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo tshahalelo/U shaedza ndi hu soliseaho	0-3 -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Thalutshedzo yo tshibveledzwa -Hu na u polika huiwe hu vhonealaho naho o fara vhutala -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedza thoho -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa
MARAGA 15 LUAMBO, TSHITALA NA U DZUDZANYA Thouni, redzhisitara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa munwalo na mupeleto	9-10 -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhetshakeni ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vhuakhakhi	7-8 -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhuḁi -Divhaipfi ndi yavhuḁi vhukuma -Hunzhi a hu na vhuakhakhi	5-6 -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Hu na huiwe vhuakhakhi ha girama -Divhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vhuakhakhi vhu re hone a vhu thithisi thalutshedzo	3-4 -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwituku ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Girama yo shaedza, i na vhuakhakhi ho vhalaho -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhuakuma -Thalutshedzo yo thithisea	0-2 -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Zwo ḁala vhuakhakhi nahone zwo tangamana -Divhaipfi a i tei ndivho na khathihi -Thalutshedzo yo hotehala tshothe
MARAGA 10					

Vhune ha khandiso ho vhaledzwa